

IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa I (prve) redovne sjednice Skupštine opštine Herceg Novi održane dana 08.06.2017. godine sa početkom u 12,10 časova u prostorijama Opštine Herceg Novi.

Predsjedavajući je pozdravio sve prisutne i obavijestio da je saziv za današnju sjednicu upućen 29.05.2017. godine svim odbornicima, parlamentarnim partijama i strankama i predstavnicima sredstava javnog informisanja. Takođe je obavijestio da je naknadno dostavljen Izvod iz Zapisnika sa I (prve) sjednice po hitnom postupku Skupštine opštine Herceg Novi, održane dana 30.05.2017. godine, kao i materijali po tački- Izbor i imenovanja: Predlog Liste kandidata za radna tijela Skupštine opštine Herceg Novi i Predlozi Rješenja o obrazovanju skupštinskih odbora.

Odsustvo sa sjednice najavili su odbornici: Stevan Koprivica i Nevena Keković.

Tok sjednice fonografski se snima, a javni prenos se vrši putem Javnog radio difuznog servisa Radio TV Herceg Novi. Zainteresovanost za televizijskim snimanjem, iskazala je Televizija „Novi TV“.

O zapisniku sa sjednice stara se Dragana Stanišić iz Službe Skupštine.

Nakon izvršene prozivke a u skladu sa članom 64 stav 1 i 2 Poslovnika, predsjedavajući je konstatovao da sjednici od ukupno 34 odbornika prisustvuje 31 odbornik, te da su obezbijeđeni uslovi za punovažan rad i odlučivanje.

Predsjedavajući je stavio na izjašnjavanje Izvod iz Zapisnika sa I konstitutivne sjednice Skupštine opštine Herceg Novi održane dana 26.05.2017. godine, i nakon izjašnjavanja, konstatovao da je Izvod iz zapisnika usvojen uz 29 glasova „za“, 1 glas „protiv“ i 1 glas „uzdržan“.

Povodom Izvoda iz zapisnika sa I (prve) sjednice po hitnom postupku, održane dana 30.05.2017. godine, za riječ se javio odbornik Zoran Kovačević koji je tom prilikom zatražio da se u dnevnom redu promijeni naziv Odluke na način da isti glasi Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o Budžetu opštine Herceg Novi za 2017. godinu, radi ispravnosti i jasnosti, na šta je v.d. sekretara Službe Skupštine dao pojašnjenje da je u Izvod iz Zapisnika unijet adekvatan naziv Odluke, te da je u članu 1 Odluke navedeno da se daje saglasnost na Odluku o Budžetu.

Predsjedavajući je odložio izjašnjavanje po Izvodu iz Zapisnika sa I (prve) sjednice po hitnom postupku, održane dana 30.05.2017. godine, zbog konsultacija na Kolegijumu predsjednika Skupštine.

Kako nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda, Predsjedavajući je stavio na izjašnjavanje predlog dnevnog reda, i nakon izjašnjavanja konstatovao da je jednoglasno, uz 31 glas „za“, usvojen sledeći

D N E V N I R E D

1. Izbor Predsjednika Opštine Herceg Novi.
2. Izbor i imenovanja.
3. Odbornička pitanja i odgovori.

I

Predsjedavajući je obavijestio prisutne da je u skladu sa Statutom opštine Herceg Novi, dostavljen Predlog kandidata Stevana Katića za Predsjednika Opštine Herceg Novi od strane 18. odbornika, koji sadrži ime i prezime kandidata, kratku biografiju, obrazloženje kandidature, kao i pismeni pristanak kandidata za kandidaturu.

Kako nije bilo zainteresovanih za raspravu, predsjedavajući je stavio na izjašnjavaње Predlog Odluke o izboru Predsjednika opštine Herceg Novi i nakon izjašnjavaња konstatovao da je uz 20 glasova „za“, i 11 glasova „uzdržan“, usvojena Odluka o izboru predsjednika Opštine Herceg Novi, u sledećem tekstu:

Na osnovu člana 45 i 56 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list RCG", br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06, 88/09, 03/10, 73/10, 38/12, 10/14), člana 36 stav 1 tačka 17 i člana 57 Statuta Opštine Herceg Novi ("Sl. list RCG-opštinski propisi", br. 15/04, 32/05, 31/06, 14/07, "Sl. list CG-opštinski propisi", br. 16/09, 16/11), Skupština opštine Herceg Novi, na sjednici održanoj dana 08.06.2017. godine, donijela je

ODLUKA

o izboru predsjednika Opštine Herceg Novi

Član 1

Za Predsjednika opštine Herceg Novi bira se Stevan Katić.

Član 2

Mandat Predsjednika opštine traje 4 godine.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u "Službenom listu Crne Gore-Opštinski propisi".

Predsjedavajući je čestitao novoizabranom predsjedniku Opštine i pozvao Stevana Katića da da svečenu izjavu.

Nakon davanja svečane izjave i obraćanja Stevana Katića, Predsjedavajući je konstatovao da:

-izborom za Predsjednika Opštine Herceg Novi, Stevanu Katiću prestao je mandat odbornika u Skupštini opštine Herceg Novi.

-da je Skupština u sledećem tekstu kontatovala:

Na osnovu člana 69 Zakona o lokalnoj samoupravi("Sl. list RCG", br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06, 88/09, 03/10, 73/10, 38/12, 10/14) i člana 62 stav 2 Statuta opštine Herceg Novi ("Sl. list RCG - opštinski propisi"br. 15/04, 32/05, 31/06, 14/07 "Sl. list CG - opštinski propisi", br. 16/09, 16/11), Skupština opštine Herceg Novi na sjednici održanoj dana 08.06.2017. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K

O PRESTANKU MANDATA POTPREDSJEDNIKU OPŠTINE HERCEG NOVI

Član 1

Draganu Jankoviću, potpredsjedniku Opštine Herceg Novi, koji je vršio funkciju Predsjednika Opštine do izbora Predsjednika, prestaje mandat po sili Zakona.

Član 2

Ovaj Zaključak objaviće se u "Službenom listu CG-opštinski propisi".

II

Predsjedavajući je obavijestio prisutne da je na osnovu člana 27 stav 2 i člana 28 Poslovnika Skupštine opštine Herceg Novi, Odbor za izbor i imenovanja, dostavio Listu kandidata za predsjednike i članove radnih tijela Skupštine, te da je uz Listu formirao i predloge pojedinačnih Rješenja o obrazovanju skupštinskih odbora i predložio da se vodi objedinjena rasprava povodom ove tačke.

Kako nije bilo zainteresovanih za raspravu, predsjedavajući je predložio da se Skupština prvo izjasni o listi kandidata za predsjednika i članove radnih tijela Skupštine u cjelini, a potom pojedinačno o predlozima Rješenja o obrazovanju skupštinskih odbora.

Predsjedavajući je konstatovao da je Skupština nakon izjašnjavanja, uz 29 glasova "za" i 1 glas "uzdržan" , usvojila sledeći

Z A K L J U Č A K

USVAJA SE Lista kanidata za radna tijela Skupštine opštine Herceg Novi, u predloženom tekstu.

Predsjedavajući je konstatovao da je Skupština nakon izjašnjavanja uz 29 glasova "za" i 1 glas "protiv" , usvojila sledeći

Z A K L J U Č A K

DONOSI SE Rješenje o obrazovanju Odbora za statut i propise Skupštine opštine Herceg Novi, u predloženom tekstu.

Predsjedavajući je konstatovao da je Skupština nakon izjašnjavanja uz 29 glasova "za" i 1 glas "uzdržan" , usvojila sledeći

Z A K L J U Č A K

DONOSI SE Rješenje o obrazovanju Odbora za budžet i finansije Skupštine opštine Herceg Novi, u predloženom tekstu.

Predsjedavajući je konstatovao da je Skupština nakon izjašnjavanja uz 30 glasova "za" , usvojila sledeći

Z A K L J U Č A K

DONOSI SE Rješenje o obrazovanju Odbora za turizam i privredni razvoj Skupštine opštine Herceg Novi, u predloženom tekstu.

Predsjedavajući je konstatovao da je Skupština nakon izjašnjavanja uz 29 glasova "za" i 1 glas "uzdržan" , usvojila sledeći

Z A K L J U Č A K

DONOSI SE Rješenje o obrazovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora Skupštine opštine Herceg Novi, u predloženom tekstu.

Predsjedavajući je konstatovao da je Skupština nakon izjašnjavanja uz 30 glasova "za" , usvojila sledeći

Z A K L J U Č A K

DONOSI SE Rješenje o obrazovanju Odbora za komunalno stambenu djelatnost Skupštine opštine Herceg Novi, u predloženom tekstu.

Predsjedavajući je konstatovao da je Skupština nakon izjašnjanja uz 30 glasova "za", usvojila sledeći

Z A K L J U Č A K

DONOSI SE Rješenje o obrazovanju Odbora za društvene djelatnosti Skupštine opštine Herceg Novi, u predloženom tekstu.

Predsjedavajući je konstatovao da je Skupština nakon izjašnjanja uz 29 glasova "za", 1 glas "protiv" i 1 glas "uzdržan", usvojila sledeći

Z A K L J U Č A K

DONOSI SE Rješenje o obrazovanju Odbora za imovinsko pravna raspolaganja Skupštine opštine Herceg Novi, u predloženom tekstu.

III

Nije bilo zainteresovanih za raspravu povodom tačke - Odbornička pitanja i odgovori.

Predsjedavajući se zahvalio prisutnima na saradnji i zaključio rad sjednice Skupštine u 12,35 časova, te obavjestio prisutne da će se vanredna sjednica Skupštine održati najvjerovatnije u srijedu 14.06.20174. godine.

Broj:

Herceg Novi,

VD SEKRETARA

Milovan Benderać

PREDSJEDNIK

Miloš Bigović